



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Sen Fa Onyamesom Ho? — Fapem No · KJV Kyerɛwsem A Eka Strong's Nkontaabu Ho

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Yiedie — Bible Nkyerɛkyerɛ A Eye Fapem

ASEM A EFATA ANIMU

Tie no seesei baabi a Onyamesom fi ase. Enfi ase wo mu; efi ase wɔ Onyankopɔn akyede mu. Ne tumi kronkron no ama yen biribiara a efa nkwa ne Onyamesom ho — Hela kasa mu asemfua no ne eusebeia (G2150, Onyamesom), ɔsom, asetena a esɔ Onyankopɔn ani. Wɔama yen bohye akese ne nnodoɔ, sedee ebeye a yebeye Onyame su no mu adefoɔ; saa asemfua no ne koinonos (G2844, adefoɔ) — obi a ɔkye biribi, obi a ɔka ho. Nanso hwe asemfua a edi akyede no akyi: MOMFA MMOODEN NYINAA NKA HO. Ntwerebo bi wɔ ha. Gyidie gyina anim; afei papaye, nimdee, ahohyesoɔ, abotɔyam — na wɔde Onyamesom ka abotɔyam ho; na Onyamesom atifi no, anuaye dɔ ne ɔdɔ. Antwerebo biara ye Onyankopɔn akyede, na wɔmfɔ antwerebo biara nka ho a mmoodenbɔ nni mu. Eɛ se wɔde akyede no ye adwuma. Na aden nti a wɔde ma? Sedee ebeye a wɔbehye Onyankopɔn animuonyam. Asemfua a wɔde kyere animuonyam no ne doxa (G1391, animuonyam) — animuonyam a eda adi pefee, animuonyam a wɔHU: kanea a ehyeren wɔ nnipa anim, nnwuma pa a wɔhu, aba pii a eso, ɔhonam ne honhom a eye ne dea. Afei tie nkwaso mmien no. Se saa nneema yi wɔ wo mu na edɔɔso a, wonye obi a onni mu na wonso obi a ontumi nso aba. Se wonni bi a, wo ani afiri, na wo were afi se wɔtee wo ho. Enti ma wo fre ne wo yiye nokore; ye saa nneema yi, na worenhwe ase da. Nanso hwe yie: nnipa a wonni Onyamesom wɔatwa mu abefra a obiara nhuu — nnua a aba nni wɔn so, awuwu mprenu. Na Ohene no aka no pefee: Wɔfre nnipa pii, nanso kakraabi ne wɔn a wɔapaw wɔn. Obarima bi behyenee ayeforohyia mu a ontaa ntoma, na wɔtoo no guu akyire; nnipa pii behwehwe akwan a wɔbefa mu, nanso wɔrentumi. Wɔfre Abraham, na ɔtie, na ofirii hɔ kɔɔ, ena ɔnnim baabi a ɔrekɔ. Enti ma eye nokore — na wɔn a wɔfre wɔn no awiei ne aduane, Odwammaa no ayeforohyia aduane. Hwehwe mu.

NSEM NKATA MMIENSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Onyamesom ho suban fi hena hɔ, na ekwan ben so na wɔde ka gyidie ho?
2. Den na eba onipa a ɔwɔ saa nneema yi so, na den nso na eba onipa a onni saa nneema yi so?

3. Ekwan ben so na wɔma wo frɛ ne wo yiɣi si pi, na ɛdeen ne awieɛ a ɛda wɔn a wɔma no si pi no anim?

HELAFI NSEMFITIASIEM TITIRIW

“Onyamesom” — **G2150 eusebeia** — Onyamesom, Onyamesuro
nneema nyinaa a ɛfa nkwa ne onyamesuro ho

“Wɔn a wɔyɛ nkurɔfoɔ” — **G2844 koinonos** — Ɔkyefoɔ, ɔboafɔ, adamfo, deɛ ɔka ho
adɔfoɔ a wɔwɔ Onyame su no mu kyɛfa

“anuonyam” — **G1391 doxa** — anuonyam a ɛda adi pefee, animuonyam, nidi, ayeyi, ɔsom
te ne gyidi mu dennen, hyɛ Onyankopɔn anuonyam.

“pick” — **G1588 eklektos** — paw, faafi, ɔdenfoɔ
nnipa a wɔapaw wɔn; nnipa pii na wɔfrɛ wɔn, nanso kakraa bi ne wɔn a wɔpaw wɔn

“Onyame a onni no” — **G765 asebes** — Onipa a onni nyamesu, obonyefo, omumuyefo
Nnipa a wonni Nyame nyansa ahyɛn wɔmu kwa

(Me nsusuwii ankasa — fa asemfua a edi kan no to nea etwa to no ho: eusebeia (G2150, onyamesom) ne asebes (G765, obonyefo). Obonyefo no nye ɔhɔho ma asemfua onyamesom no; ɔyɛ saa asemfua no a wapo. Enti Yuda nam wɔn pow no so kyere wɔn: WɔN A WɔAPO Awurade Nyankopɔn a Ɔno nko no. Onyamesom ne onyamesom-ye nye susudua baako no — baako ma tɔ, na baako ho da mpan.)

HEBREW NSEMFUA

“kyere” — **H7200 raah** — yɛ (na) oɣu, ɔda adi (yɛ) ne, kyere
Kɔ asase a mekyere wo so no so

(M'ankasa m'adwene — nhwehwemu yi gyina koraa wɔ Petro Hela asem mu; Hebri asem a ɛwɔ ha yɛ asemfua baako wɔ frɛ baako mu. Onyankopɔn ka kyere Abram sɛ, asase a mede beKYERE wo — raah (H7200, sɛ wobehwe) — na saa bere no ɔnkyereɛ no hwee. Abraham firii hɔ kɔɛ, na onnim baabi a ɔrekɔ. Nkɔ no di kan, enna hwe no adi akyi: ɔbarima a wɔafre no no nam gyidi so, enye nea ɔhwe so.)

ANIMUDUA A EHYE ASE

2 Petro 1:3 Onyankopɔn nam ne tumi so ama mo biribiara a ɛho hia ma asetena pa ne nyamesu. Nimdee a yewɔ wɔ deɛ ɔfiri n'animuonyam ne nnepa mu frɛɛ yen no na ama yen saa tumi yi.

[G2150 eusebeia ■]

ONYANKOPɔN NAM NE TUMI SO AMA MO BIRIBIARA A ɛHO HIA MA ASETENA PA NE NYAMESU.

2 Petro 1:4 Ɔnam n'animuonyam ne ne nnepa so ahyɛ yen bɔ a ɛsom bo yie. Ɛno enti, wama yen ne su kronkron no bi, sedee ɛbeyɛ a yɛbefiri ewiase yi porɔɛɛ a akɔnnɔ bɔne de ba no mu. **[G2844 koinonos ■]**
ENO ENTİ, WAMA YEN NE SU KRONKRON NO Bİ, SEDEE ɛBEYɛ A YɛBEFİRİ EWIASE Yİ PORɔɛɛ A AKɔNNɔ BɔNE DE BA NO MU.

(M'ankasa me nsusuwii — hyɛ nsow senea ɔma no: WɔAMA dedaw. Wɔayɛ no dedaw. Tumi no yɛ ne dea, na susudua no yɛ ADE NYINAA — biribiara a ɛfa nkwa ne Onyamesom mu su ho. Na hwe benkasa no botae: sɛ moatumi ayɛ AFAFOO — koinonos (G2844, afafoɔ), obi a ɔne afoforo kye ade, ɔboafɔ — wɔ Onyankopɔn su a ete saa mu. Onyankopɔn mma afotu nkutoo; ɔma ne ankasa su bi. Wiase porɔwee no da afafoɔ no akyi, na Onyankopɔn su no da n'anim. Saa ntia yi so na wɔasi atrapoe no nyinaa.)

I. WɔDE ADESUA A ɛFATA NIM YIYEDɔ NO KA HO — ANTWERE NO

A. 2 Petro 1:5 Esiane saa enti, mommɔ mmɔden mfa nneyɛɛ a ɛho tee nka mo gyidie ho; na momfa nimdee nka nneyɛɛ a ɛho tee ho;

MO MMOA MU NYINAA, MO NSA NKA MO GYIDIE HO PAPAYɛ + PAPAYɛ HO NIMDEE.

B. 2 Petro 1:6 na momfa ahohyesɔ nka mo nimdee ho; na momfa boasetɔ nka mo ahohyesɔ ho; na momfa nyamesom pa nka mo boasetɔ ho; **[G2150 eusebeia ■]**

AHOHYESOD NKA NIMDEE HO + BOASETɔ NKA AHOHYESOD HO + NYAMESOM PA NKA BOASETɔ HO.

C. 2 Petro 1:7 na momfa onuado nka nyamesom pa ho, na momfa ɔdo amapa nka onuado ho.

NA MOMFA ONUADO NKA NYAMESOM PA HO + NA MOMFA ɔDO AMAPA NKA ONUADO HO.

(M'ankasa m'adwene — Onyamesuro nye anammɔn a edi kan, na enye nea etwa to. Wɔde SUA. Gyidi, papaye, nimdee, ahosepew, abotare — na abotare ho no Onyamesuro: efi adom nneema a edi kan mu ba, na adom biara fifiri adom a edi n'anim no mu. Emu biara ye Onyamesore akyede, efise ne tumi de nneema nyinaa ama; nanso asemfua baako gyina wɔn nyinaa anim: MOMFA MMɔdenbo NYINAA NSUA. Akyede a wɔnye ho adwuma no nsua hwee. Na hwe se atrapoe no nnyae wɔ Onyamesuro so: n'anim gyina anuado ne ɔdo.)

II. NYAMESUOM DE Kɔ ANIMUONYAM MU — HYE ONYANKOPɔN ANIMUONYAM

A. Mateo 5:16 Saa ara na momma mo nneyee pa nna adi mma nnipa nhunu na wɔnam so ahye mo Agya a ɔwo ɔsoro no animuonyam.

DA ONYANKOPɔN ANIMUONYAM ADI DENAM NNEYEE PA SO.

B. Romafoɔ 4:20 Nanso ne gyidie anhinhim, na wannye Onyankopɔn bɔhye no ho akyinnyee. ɔhyee ne gyidie mu den de animuonyam maa Onyankopɔn. **[G1391 doxa ■]**

HYE WO GYIDIE MU DEN DE ANIMUONYAM MA ONYANKOPɔN.

C. Yohane 15:8 Wɔn a wɔye m'asuafɔɔ nokore mu no so aba be bree de hye m'Agya animuonyam.

FA ABA MMA HYE ONYANKOPɔN ANIMUONYAM.

D. 1 Korintofoɔ 6:20 ɔtɔɔ mo aboɔden. Enti momfa mo onipadua no nhye Onyankopɔn animuonyam.

FA WO HONAM NE WO HONHOM HYE ONYANKOPɔN ANIM.

(Me nsusui ankasa — aden nti na wɔde onyamesuro maa yen? Asem no ka kyere yen se: doxa (G1391, animuonyam) ye animuonyam a ɛDA ADI PUE — animuonyam a wohu. Nea ne tumi de ama wɔ mu no ɛse se ehyeren wɔ akyi. Enti adansefoɔ baanan no ye adwenkoro: wo kanea hyeren, na nnipa HU wo nnwuma pa, na wɔhye wo Agya animuonyam; Abraham — obi a wɔfreɛ no wɔ saa adesua yi mu — gyinaa pintinn wɔ gyidie mu, DE animuonyam MAA Onyankopɔn; Agya no nya animuonyam wɔ aba pii mu; na wo honam ne wo honhom ye Onyankopɔn dea — hye no animuonyam wɔ mu mmieny nyinaa mu. Wɔamfa onyamesuro amma se wɔmfa nsie: wɔde maa se wɔnhu, na Onyankopɔn anya animuonyam.)

III. NNEEMA YI Wɔ WO MU, ANAASE EYERA WO

A. 2 Petro 1:8 Yeinom ne su pa a eho hia mo. Na se monya ma ɛdɔɔso a, ebema mo aye nnam wɔ yen Awurade Yesu Kristo ho nimdee mu.

SE SAA NNEEMA YI Wɔ MO MU NA ɛDɔɔSO A, MORENYE AKWAA NA MORENSO ABA.

B. 2 Petro 1:9 Na obiara a ɔnni bi no ye onifirani a ɔntumi nhunu adeɛ. Ne were afiri se wɔahohoro ne bɔne dada.

OBI A ONNI SAA NNEEMA YI YE ONIFIRANI, NA WAWERE AFI SE WɔATE NE HO AFIRI NE BONE DEDAW NO HO.

(M'ankasa m'adwene — nnipa baa nyinaa gyina ha. ɔbaako no mu, saa nneema yi Wɔ ho, na ɛDɔɔso — na ɔwo aba wɔ yen Awurade ho nimdee mu. ɔbaako no HIA — na hia no ma no fira: ɔntumi nhu akyirikyiri ade, na wafo n'ani afiri se wɔatew ne ho afi ne bɔne dedaw ho. Hye nsow baabi a asehwe no fi ase: enye se ɔpo ade, na mmom se ne were fi. Ne were fii ne ahodwira no ansa; epo ade no ba akyiri.)

IV. MA W'AFRE NE W'ANIBER YE PABI

A. 2 Petro 1:10 Enti, me nuanom adɔfoɔ, monyere mo ho wɔ dwuma no die mu, na enni mo ho adanseɛ ampa ara se Onyankopɔn afre mo, ayi mo atena ho afeɔɔ. Se moye saa a, morensunti na morempa aba nso.

MOMMOA MO HO YIE MA MOFRÉ NE MO NYEHYEE NO NYINSEN → MORENHWE DA.

B. 2 Petro 1:11 Se mofa saa ekwan yi so a, wɔbema mo akɔ yen Awurade ne yen Agyenkwa Yesu Kristo Ahennie a etoɔ ntwɔ da no mu.

AKWANMA A WɔDE BEMA WO Kɔ AHENNIE A ENNI AWIEE MU NO MU YIYE.

C. Romafoɔ 8:29 Wɔn a Onyankopɔn ayi wɔn dada no, ɔde wɔn asi hɔ sɛ wɔnye sɛ ne Ba no, na ne Ba no aye anuanom pii mu abakan.

WƆATO NO SESEI SE NE BA NO SUBAN.

D. 1 Petro 2:9 Na mo deɛ, moye nnipa a wɔayi mo, sɛ ɔhene asɔfoɔ, ɔman kronkron, Onyankopɔn ankasa nkurɔfoɔ a wɔayi mo sɛ monka n'anwanwadwuma no ho asem. Ɔno na ɔfree mo firi sum mu baa n'ankasa hann nwanwaso no mu. **[G1588 eklektos ■]**

ƆNO NA ƆFREE MO FIRI SUM MU BAA N'ANKASA HANN NWANWASO NO MU.

(Me nsusuwii ankasa — ɔfre no ye Onyankopɔn dea: onim kan, ɔhyee hɔ kan, ɔfree wo fii sum mu. Nanso Petro ka sɛ, MA wo fre ne wo nhyehyee NNA HɔARI. Asemfua no ne eklektos (G1588, wɔapaw), wɔayi, wɔapaw: woye AWO NTOATOASO a WƆAYI wɔn; ye nsi ama enna hɔ ase wɔ wo mu. Na ekwan ben so? SE WOYE SAA NNEEMA YI — atrapoe no ho nneema no. Eno de, awiei no nye nea ekyekyere hann: worenhwe ase DA, na wɔama ɔkwan a wɔde wura mu no ABUNDANTLY. Na den na wɔfre onipa sɛ ɔnye? Se wɔnsesa no nkɔ ne Ba no seso mu, na ɔnna nea ɔfree no no ho anuonyam adi.)

V. KƆKƆBƆ NO — ABONSAMFOƆ AA WƆWURAA MU

A. Yuda 1:4 Nnipa bi awiawia wɔn ho abɛfra yen mu a wɔkyea asem a efa yen Onyankopɔn adom no ka sɛ adom no enti abrabɔ bɔne nsee hwee. Wɔnnye Yesu Kristo a ɔno nko ara ne yen Wura ne yen Awurade no nto mu. Atweresɛm no aka wɔn afɔbuo a aba wɔn so no ho asem dada. **[G765 asebes ■]**

NNIPA BI AWIAWIA WƆN HO ABƐFRA YƐN MU A WƆKYEA ASEM A EFA YƐN ONYANKOPƆN ADOM NO KA SƐ ADOM NO ENTƆ ABRABƆ BƆNE NSEE HWEE. WƆNNYE YESU KRISTO A ƆNO NKO ARA NE YƐN WURA NE YƐN AWURADE NO NTO MU.

B. Yuda 1:12 Wɔte sɛ nkekaɛ fi a ɛwɔ wo nua aduane a ɔne wo di mu a wɔmfere ho. Wɔn ani ku wɔn ara wɔn ho. Na wɔte sɛ omununkum a esi na mframa bɔ no, nanso osuo ntɔ. Wɔte sɛ nnua a ɛnsɔ aba asusɔberɛ mu. Wɔte sɛ nnua a wɔatutu ne nhini ama awu koraa.

WƆTE SƐ NNUA A ENSƆ ABA ASUSƆBERƐ MU. WƆTE SƐ NNUA A WƆATUTU NE NHINI AMA AWU KORAA.

C. Hebrifoɔ 6:11-12 Dee yerehwehwe ne sɛ mo mu biara beboa no mmɔdemmmɔ so de akɔsi awieɛɛ sɛdee ɛbeyɛ a mo nsa bɛka adeɛ a mo ani da so no. (12) Yempɛ sɛ moye aniha. Na mmom, yɛpɛ sɛ yehunu mo sɛ agyidifoɔ a mowɔ boasetɔ na mo nsa aka bɔ a Onyankopɔn ahyɛ mo no.

DA NSI ADI KOSI AWIEIE + FA GYIDI NE ABOTERE FA HWIE ADEHYE NSAM.

(Me nsusuwii ankasa — asebes (G765, abosonsom) ye eusebeia (G2150, nyamesom) no bɔkɔɔ: nni obu, ɔye abosonyi — nyamesom a wɔapo. Na ehe na saa mmarima yi wɔ? Enye akyi, na mmom WƆ MU: wɔahwe ahyen kɔhyen a wɔnhui, ntɔn a ɛwɔ MO adɛ apontow no MU. Fa Yuda nnua no toto asem a efa aba ho no ho: Agya no anim hyeren wɔ AABA PII mu, na eyinom ye nnua a ANNI ABA, a wɔn aba akisa — awu mprenu, wɔatutu wɔ ne ntini so. Hye nsow ade a eye aduro tia wɔn no: enye osuro nko, na mmom NSOSUAA KOROW NO ARA, kosi AWIEE — enye akwadwofo, na mmom wɔn a wodi wɔn a wɔnam gyidi ne boasetɔ so di bɔhyɛ ade no akyi.)

ANOM MMIENU — WƆAFREW WO NKƆSO; MA ƐNYE PEWA

A. Mateo 22:11-14 “Ɔhene no baa hɔ sɛ ɔrebɛhwe nnipa a wɔaba no, ɔhunuu obi a ɔnhye ayeforɔhyia atadeɛ wɔ hɔ. **[G1588 eklektos ■]** (12) Ɔbisaa no sɛ, ‘Damfo, eyɛɛ den na wonhyɛ ayeforɔhyia atadeɛ, na wotumi baa ha?’ Nanso, damfo no antumi ammua. (13) “Afei, ɔhene no ka kyereɛ n'asomfoɔ no sɛ, ‘Monkyekyere ne nan ne ne nsa na monkoto no ntwene akyirikyiri esum mu, deɛ esu ne agyaadwoɔ wɔ no.’ (14) “Wɔafre bebree, nanso kakra bi na wɔayi wɔn.”

NANSO KAKRA BI NA WƆAYI WƆN.

B. Luka 13:24 “Mompere nhyene ɛpono teateaa no mu, ɛfiri sɛ, nnipa pii bɛpere sɛ wɔbewura mu, nanso wɔrentumi.

MOMMOA MMOROSO SƐ MOBƐHYƐN APONKYIWA NO MU; NIPA PIIPII BƐHWEHWE SƐ WƆBƐHYƐN, NANSO WƆRENTUMI.

(M'ankasa nsusuwii — fa abien no si nkyen nkyen, na ma nsonsonoe ketewa no nkyere yen ade. Wɔ Mateo mu no, ɔbarima no BAA MU — wɔfree no, na waba ayeforohyia no ase — nanso na ɔnhye ayeforohyia ntadeɛ, na wɔtoo no kyeneɛ sum kabii mu. Wɔ Luka mu no, nnipa pii mmaa mu koraa: wɔHWEHWE sɛ wɔbekɔ mu, nanso wɔrentumi. Sɛ wɔafre wo no nnɔɔso, na sɛ wohwehwe nso nnɔɔso: ɛsɛ sɛ wohye ntadeɛ no, na ɛsɛ sɛ woko ma ɔpon no. Yei ne Ɔhene no ankasa asem a ɛwɔ Petro asem no akyi — mommɔ mmɔden sɛ mobɛma mo fre ne mo yiye ase atim. Na asem a etwa too no ye ne nyinaa tiawatwa: Wɔfre nnipa pii, nanso kakraa bi na WƆ

C. Ɖsenkafoɔ 4:12 Ɖbaakofoɔ deɛ, wɔbetumi aka no ahye nanso baanu tumi pere wɔn ti. Homa a wɔawo no mmesa no, wɔntumi ntete mu ntem.

MMIENU BETUMI AGYINA NE HO + AHAMA A WɔABɔ NO ABIESA NO NTEW NTEM.

SUNSUM NE MMARADI A EBAA MU — ABRAHAM FRE NO

Shadow 1 Mose (Gyenesi) 12:1 Awurade Onyankopɔn ka kyerɛ Abram sɛ, “Gya wo ɔman, wo nkurɔfoɔ ne wo agya fiefoɔ, na kɔ asase a mekyere wo no so.

WɔFREE ABRAM Sɛ: GYA, NA Kɔ ASASE A MEKYERE WO NO SO.

Fulfillment Hebrifoɔ 11:8 Gyidie enti na eberɛ a Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɔnko asase a wahye ho bɔ sɛ ɔde bɛma no so no, ɔtieɛ na ɔkɔɛ. Ɖgyaa ne ɔman ho kɔɛ a na ɔnnim baabi a ɔrekɔ.

GYIDIE ENTI, EBERɛ A WɔFREE ABRAHAM NO, ɔTIEɛ NA ɔKɔɛ.

(Me nkate ankasa — Mose ka fre no ho asem; nhoma no ka nea nea wɔfre no no yɛ: ɔTIEɛ, na OFII HO Kɔɔ, a onnim faako a ɔrekɔ. Onyankopɔn kae sɛ, asase a MEBɛKYERE wo — raah (H7200, sɛ wobehu) — na wanhu hwee de. Eɔa kan no ɔkɔ, ansa na ɔahu. Yei ne fre a wɔama atim yiye: nea wɔafre no no kɔ. Na saa Abraham no ara, a ɔyɛ den wɔ gyidi mu no, hyɛ Onyankopɔn anuonyam. Nea wɔafre no na ɔtie no nam kɔ adidi ase.)

SEDE

2 Petro 1:11 Sɛ mofa saa ɛkwan yi so a, wɔbɛma mo akɔ yen Awurade ne yen Agyenkwa Yesu Kristo Ahennie a etoɔ ntwɔ da no mu.

PONTRA A KWAN A ɛKO AHENNIE A ENNI AWIEɛ MU.

Adiyisɛm 19:9 Afei, ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ me sɛ, “Twere sɛ, Nhyira nka wɔn a wɔato nsa afre wɔn Odwammaa no ayeforɔhyia anwummere apontoɔ ase.” Ɖka kaa ho sɛ, “Yei yɛ Onyankopɔn asem turodoo.”

NHYIRA NKA WɔN A WɔAFREW WɔN AKɔ ƉGUAMMAA NO AYEEFOɔ APONTOɔ NO ASE.

(Me ho adwene — nsem a ɛwɔ adesua yi nyinaa wɔ nkyerease baako mu ni: onyamesuro, eusebeia (G2150, onyamesuro), yɛ nea wɔnam ne tumi kese no so de ma — biribiara a ɛka ho no, wɔama dedaw — na wɔde ka ho denam mmɔdenbɔ nyinaa a wɔde beyɛ adwuma so, adom baako kɔ baako so, kosi sɛ wɔbɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam wɔ wo nnwuma, wo gyidi, wo a

NSOHWE NSEMMISA

1. 2 Peter 1:3 — Onyankopɔn nam ne tumi so ama mo biribiara a ɛho hia ma:

- a) anuonyam ne papaye
- b) asetena pa ne nyamesu
- c) gyidie ne abotare

2. 2 Petro 1:6 — Na momfa nka mo boasetɔ ho:

- a) nyamesom pa
- b) anuanom mu ayamye
- c) ahomɔdenye

3. Yohane 15:8 — Yei mu na wɔhyɛ m’Agya animuonyam, sɛ wo:

- a) yɛ ahɔɔden wɔ gyidi mu
- b) yɛ nnwuma pa
- c) so aba bebreɛ

4. 2 Petro 1:9 — Na obiara a ɔnni bi no yɛ:

- a) onifirani a ɔntumi nhunu adeɛ
- b) awo a ɛnye yiye, ne mma a ɛmma so
- c) entumi nkɔ mu

5. 2 Peter 1:10 — Sɛ moyɛ saa a, morensunti:

- a) bedi bɔhyɛ no ade
- b) morensunti da
- c) hwe akyirikyiri

6. Yuda 1:12 — Wɔte sɛ nnua a ɛnsɔ aba asusɔberɛ mu, wɔte sɛ nnua a wɔatutu ne nhini ama awu koraa:

- a) mframa a ɛbɔ no kɔ
- b) totow no gu esum kabii mu
- c) na wɔatutu ne ntini

7. Hebrifoɔ 11:8 — Gyidie enti na ɛberɛ a Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɔnko asase a wahyɛ ho bɔ sɛ ɔde bɛma no so no, ɔtieɛ na ɔkreɛ.

- a) kɔ asase a na wahu no so
- b) na ɔnnim baabi a ɔreko
- c) ne n'abusuafo, ne n'agya fi

NNYINSO NHOMA: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c, 7-b

DEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOɔ SO Kɔ

SENEA ATRAPOE NO FI ASE: FA KA WO GYIDIE HO (2 PETRO 1:5) — NA GYIDIE FI ASETIE MU, NA ASETIE FI ONYANKOPɔN ASEM MU (ROMAFO 10:17).

→ **SENEA WɔDE ATADE NO MA: ɔBARIMA BI ANHYɛ AYEFOROHYIA ATADE (MATEO 22:11) — NANSO WɔMAA ɔYERE NO HO KWAN Sɛ ɔNHYɛ NWERA FITAA A ɛHO TEW: EFISE NWERA NO Yɛ AHOTEFɔ TRENEE (ADIYISEM 19:8) — ATADE NO NE ADUANMA NO GYINA ABɔ MU (ADIYISEM 19:8-9).**

SENEA WɔN A WɔAFRE WɔN NO BEYɛ WɔN A WɔPAW WɔN: WɔFRE NNIPA PII, NANSO KAKRAA BI NE WɔN A WɔPAW WɔN (MATEO 22:14) — NA WɔN A WɔKA NE HO NO Yɛ WɔN A WɔAFRE WɔN, NA WɔPAW WɔN, NA WɔYɛ NOKWAFO (ADIYISEM 17:14).

SENEA ABRAHAM NKɔYɛ NO BAA AWIEI: ɔKɔɛ A ONNIM FAAKO A ɔREKO (HEBRIFOɔ 11:8) — ɛFIRI Sɛ ɔHWEHWɛɛ KUROPɔN A WɔATO NE FAPEM, A ɛNO PANIN NE NE YɛFOɔ NE ONYANKOPɔN (HEBRIFOɔ 11:10).

ABA DODOW A WɔBESOW: EYI MU NA M'AGYA ANYA ANUONYAM, Sɛ MOBESOW ABA PII (YOHANE 15:8) — NEA ɔTE ME MU NO SOW ABA PII: NA Sɛ MUNNI ME A, MORENTUMI NYɛ HWEE (YOHANE 15:5).

SENEA WɔDE AHENNI NO MA: ɔKWAN A WɔABUE NO MMOROSO DE Kɔ AHENNI A ɛTE Hɔ DAA MU (2 PETRO 1:11) — NSURO, NGUAN KUW KETEWA; NA MO AGYA ANI ɔɔ HO Sɛ ɔDE AHENNI NO BɛMA MO (LUKA 12:32).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).